WEST Search History for Application 10786861

Creation Date: 2008080412:18

Query	DB	Op.	Plur.	Thes.	Date
514/23.icls, or 514/23.ccls, or 514/456.icls, or 514/456.ccls, or 536/1.11 i.cls, or 536/1.11 .ccls, or 549/396.icls, or 549/396.ccls, or 549/398.icls, or 549/398.ccls, or 549/399.icls, or 549/399.icls, or 549/406.icls, or 549/406.ccls.	PGPB, USPT	ADJ	YES		04-25-2008
(514/23.icls. or 514/23.ccls. or 514/456.icls. or 514/456.ccls. or 536/1.11 i.cls. or 536/1.11 .ccls. or 549/396.icls. or 549/398.icls. or 549/398.ccls. or 549/398.icls. or 549/399.icls. or 549/399.icls. or 549/406.icls. or 549/406.icls. or 649/406.icls. or 649	PGPB, USPT	ADJ	YES		04-25-2008
(514/23.icls, or 514/23.ccls, or 514/456.icls, or 514/456.ccls, or 536/1.11 icls, or 536/1.11 icls, or 549/396.icls, or 549/396.ccls, or 549/398.icls, or 549/399.icls, or 549/399.icls, or 549/399.ccls, or 549/399.ccls, or 549/406.icls, or 549/406.icls, or 549/406.icls, or 649/406.icls, or 649/306.icls, or 649/3	PGPB, USPT	ADJ	YES		04-25-2008
514/23,icls. or 514/23,ccls. or 514/456,icls. or 514/456,ccls. or 536/1.11 i.cls. or 536/1.11 .ccls. or 549/396,icls. or 549/396,ccls. or 549/398,icls. or 549/398,ccls. or 549/399,icls. or 549/399,icls. or 549/406,icls. or 549/406,ccls.	PGPB, USPT	ADJ	YES		08-04-2008
(514/23.icls. or 514/23.ccls. or 514/456.icls. or 514/456.ccls. or 536/1.11 i.cls. or 536/1.11 ccls. or 549/396.icls. or 549/396.ccls. or 549/398.icls. or 549/399.ccls. or 549/399.ccls. or 549/399.ccls. or 549/399.icls. or 549/399.icls. or 549/399.icls. or 549/399.icls. or 549/399.icls.	PGPB, USPT	ADJ	YES		08-04-2008

1